

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Weekly mortality table, foreign and insular cities.

<u> </u>		ģ	ā	g Deaths fr							om—					
Cities.	Week ended. Estimated population.	Total deathsfrom all causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping cough.			
Alexandretta	Mar. 9	8,000	2			<u></u>										
Do Amherstburg	Mar. 16 Mar. 30	8,000 2,300	4					•••••				•••••	•••••			
Amsterdam	Mar. 23	522, 803	189										3	2		
Antofagasta	Feb. 28 Mar. 16	18, 883 299, 340	13 105	6				1		2	•••••	4	 4	2		
Barmen	Mar. 9	142,000									 1	1 2	2	1		
DoBarranquilla	Mar. 16 Mar. 10	142,000 40,000	52 26								1					
Do	Mar. 17 Mar. 16	40,000	21 149	8	ļ					2	••••	2	4	6		
Belfast Belize	Mar. 28	359,000 13,000	5													
Bergen Berlin	Mar. 14 Mar. 9	71,000 1,890,015	20 624	90			•••••			2	13	9	7			
Rirmingham	Mar. 23	524, 307	179							1	ĩ	ĭ	4	3		
BombayBristol	Mar. 5 Mar. 16	821,764 329,086	2,615 138	196	1253					4		4	1	"ii		
Brussels	do.,	570,866	181							2		2		1		
Budapest Do	Mar. 10 Mar. 18	729, 383 729, 383								1	2	3	3	1		
Calcutta	Mar. 2	681, 560	1,023		405	:	24	113								
Callao Catania	Mar. 3 Mar. 21	30,000 124,000	14 51	5 3									•••••			
Christiania	Mar. 16 do	225, 800 20, 540	71 10	3				•••••		ļ			•••••	1		
Coburg	do	373,757	156	14								1	3	2		
Colon Copenhagen	Mar. 26 Mar. 16	8,000 476,876	9 147							1	•••••	•••••	9	2		
Corunna	do	40,500	44							i.	1	1	14			
Crefeld Curacoa	do Mar. 9	108, 887 30, 303	31 4									1	•••••			
Do	Mar. 16	30, 303	6			ļ										
Dublin Dundee	do	349, 594 169, 110	234 68							1 1		2		11 5 6		
Do Dusseldorf	Mar. 23 Mar. 16	169, 110 213, 230	73 70							 1	 1	1	1	6 1		
Edinburgh	do	309, 472	151					•••••			i	6	7	7		
Flushing Frankfort-on-the-Main	Mar. 23 Mar. 16	18, 992 287, 813	7 81					•••••			<u>.</u>	•••••	•••••			
Funchal	Mar. 17	36, 982	28		ļ. .				. 							
Girgenti	Mar. 16 Mar. 30	24, 428 45, 000	13 16										•••••			
Hamburg	Mar. 16	705, 738	257					••••		2	2			3		
Hamilton, Bermuda Karachi	Mar. 26 Mar. 3	2,000 98,195	130		41			5								
Kingston, Canada Königsberg	Mar. 29 Mar. 16	18, 300 187, 897	7													
Leeds	Mar. 23	438, 844	163			İ				2	3	2	6	1		
Leith	Mar. 16 do	461,519 79,650	163	2				••••		1	1		2 1			
Licata	do	23,500	19						1	3						
Liege	Mar. 9 Mar. 16	173, 289 668, 645	62 344							2	1	3	34	2		
Madras Magdeburg	Mar. 1	452,518 229,857	406		1	4		6			3	7	4			
Mainz	Mar. 16	84, 335 555, 764	79 31	10 7												
Manchester Mannheim	do Mar. 9	555, 764 140, 689	206 51	13						1		3	4	6		
Do	Mar. 16	140, 689	58									2	4			
Matamoras Messina		18, 266 107, 000	11 24	3												
Monrovia Do	Feb. 23	5,000	2													
Do	Mar. 2 Mar. 9	5,000 5,000	0													
Munich Newcastle-on-Tyne	do Mar. 16	500,000	256 81	45								2	9	5 2		
Nottingham	do	240, 258 250, 000	87			ļ				2	1		4	2		
Nuremburg Odessa	Mar. 9 Mar. 16	261,000	133 149	21				1			1	2	2	2		
Osaka and Hiogo	Mar. 2	442,000 236,159	82									1				
Palermo	Mar. 9 Mar. 16	236, 159 330 , 000	79 105									1				
Panama Port au Prince	Mar. 25	16,000	19						l	l						
Do		60,000 60,000	15													

799

Weekly mortality table, foreign and insular cities—Continued.

Cities.		-in	g g	Deaths from—											
	Week ended. Estimated population.	Total deaths from all causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping cough.		
Port Limon	Mar. 24	4,500	8	1					 	<u></u>			l		
Prague	Mar. 16	197, 358	152	35						2		3	4		
Puerto Cortez	Mar. 27	2,000	1 0							ļ <u>-</u>		1	l	l	
Quebec	Mar. 30	73,000									1	1			
Queenstown	Mar. 16	15,000	3			ļ '····					1	_	l		
Do	Mar. 23	15,000	5						ļ	ļ 	••••		ļ		
Rheims	Feb. 24	107, 963	50	5	ļ		•••••			3			5		
Do	Mar. 3	107, 963	53	5			•••••			i		1	ĭ	···i	
Rotterdam	Mar. 23	332, 222	128	9			•••••		ļ	i	•••••	1	1	1 -	
Ct. Constant	Mar. 23	2,150	128				•••••			1	•••••				
St. Georges, Bermuda						•••••	•••••	•••••		ļ	•••••				
Do	Mar. 16	2,150	1				•	•••••			•••••				
Do	Mar. 23	2, 150	1	···.					····						
St. John, New Bruns-	Mar. 30	45,000	14	1								1	ļ	ļ	
wick.			_	ł		ì		İ	1	i	1	1	1	1	
St. John, West Indies	Mar. 16	30,000	8		••••		•••••	•••••							
St. Stephen, New Bruns-	Mar. 30	3,000	0											ļ	
wick.				1		1		1		1	ļ			1	
Santander	Mar. 16	53, 574	48												
Do	Mar. 23	53, 574	45					ļ					1		
Sheffield	Mar. 16	368, 815	147							1	3	6		4	
Singapore	Feb. 9	97, 111	157	25											
South Shields	Mar. 16	109, 155	27						l. .			1			
Stockholm	Mar. 9	252, 574	139	23							-4	6	1	1	
Trapani	Mar. 16	53, 597	16										 	ļ	
Utilla	do	800	i é										! 		
Do		800	G.												
	do	32,000	36	11											
Vienna		1,662,269	767								5	7	16	4	
Winnipeg	Mar. 23	25, 642	,					1				1	1	î	
	272.20				1							: -		1 ~	

By authority of the Secretary of the Treasury:

WALTER WYMAN, Surgeon-General U. S. Marine-Hospital Service.